


# AUÉ

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI A V U I

DISSABTE  
19 D'OCTUBRE  
DE 2002  
N. 33

## Eth Bisbat d'Urgell cedís pendent 50 ans era glèisa d'Arties ath Conselh

### Eth Conselh signèc un acòrd en 1.999 damb era Fondacion entar usatge dera glèisa



Vistes dera glèisa de Sant Joan d'Arties a on se realizen totes es exposicions e actes culturals en Aran.

V. GARCIA

Victòria Garcia  
**ARTIES**

Er Archiprèste dera Val d'Aran, Josep Amiell, facultat peth Bisbat d'Urgell, e eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, signèren deluns passat un convèni peth quau se cedic ath Conselh Generau era glèisa de Sant Joan d'Arties. Eth convèni serà vigent a còmpdar deth moment en qué concludisque eth convèni qu'eth Bisbat auie signat un acòrd de collaboracion damb era Fondacion Musèu Etnologic d'Aran, proprietària des

ath govèrn hér-se cargue dera glèisa pendent un periòde de 50 ans. En 1.999 eth Conselh Generau auie signat un acòrd de collaboracion damb era Fondacion Musèu Etnologic d'Aran, proprietària des

drets dera glèisa. Aguest acòrd autorizaue ath govèrn a emplegar eth monument entara celebracion d'exposicions e d'autre tipe d'actes de caractèr culturau e artistic. Per aguest acòrd eth Conselh se

prometie a mantier e executar es òbrés corresponentes ath funcionament ordinari dera glèisa. Entad açò qu'eia ara durada der acòrd entre eth Conselh e era Fondacion aurà vigència

enquiara finalizacion der usufructe entre eth Bisbat d'Urgell e era Fondacion. Er acòrd siguec signat en hereuèr deth 1.978 per un periòde de 30 ans, per tant, en 2.008 se veirà finalizada era cession d'usufructe tamb caràctère gratuït dera glèisa ara

**Eth convèni compromet ath Conselh a hèr totes es reformes de besonh ena glèisa**

Fondacion, causa que permetrà activar eth nau convèni suscrit tamb eth Conselh. Eth govèrn expause en convèni qu'era glèisa a de besonh inversions entath són correcèle mantenement e, qu'en qualitat dera sua competència entà conservar eth patrimòni eclesiastic aranés, aguest realizarà inversions. Eth Sindic didèc qu'"en 2.008 quinsevolha prepausa der encastre culturau per part d'associacions culturals o fondacions serà considerada".

Aguesta setmana en  
**AUÉ**

Clausura der estiu toristico-culturau ena sedençá deth Conselh Generau d'Aran

Intercèpten un caçaire braconièr ena Resèrva de caça de Naut Aran

# Èxit der ostiu toristico-culturau maugrat eth contunh mau temps

**Toti es grops de dances araneses d'Aran receberen dera Conselhèra un trofeu e un incentiu economic**

Redaccion  
**VIELHA**

Era clausura der estiu toristico-culturau 2002 se celebrec deluns passat damb èxit, segontes manifestèc era Conselhèra de Cultura deth Conselh Generau, Mercedes Delaurens. L'avalorèc coma fòrça positiu, "donques era afluència de gent d'enguan s'agranit en bères

## 13.000 toristes visitèren eth Romanic Musicau

activitats culturals respecte d'est'an passat, maugrat deth mau temps qu'auem auut aguest ostiu". Ar acte i assistiren es representants de toti es grops de dances tradicionaus araneses que receberen dera Conselhèra un trofeu e un incentiu economic de 1.202 euros pera sua participacion pendent tot er ostiu culturau.


D'un aute biais es 13.000 vesites culturals recebudes enguan en parçan, segontes donades des Oficines de Torisme dera Val d'Aran, corresponen ath Romanic Musicau. Aguesta activitat permetec dar a conéisher as toristes es glèises d'Aran a trauers de concerts de musica classica.

Segontes Delaurens, eth Romanic Musicau a estat era activitat que mès assistents a amassat entad açò qu'ei ara darrera annada. Pendent aguest ostiu es toristes tanben an podut gaudir dera Rota Romanica pes glèises dera Val d'Aran, des tardes de gresca entara mainadera, de vesites as

desparièrs musèus d'Aran e d'ues autes activitats programades entar ostiu. Segontes Delaurens un des objectius entath pròplieu an ei trabalhar ena melhora dera senhalizacion des glèises. "Volem plaçar pannèus informatius ath laguens des pòbles", higec era Conselhèra Delaurens.



Toti es grops de dances receberen un prèmi coma mòstra der esfòrc realizat



Brèus

## Dos detenguts en Vielha per diuèrsi delictes contra eth parimònì

■ Es Mossos d'Esquadra arturèren delàger a Ali S. de 24 ans e Toni A. de 22 ans, vesins de Vilanova i la Geltrú (Garraf), coma presumptes autors de desparièrs delictes de panatòri en domicilis e de veïculs. Es detenguts pòden èster relacionats damb un hilat organizatiu, que se dedique a panar en domicilis d'urbanizacions "d'alt standing" per tota era geografia catalana. Dera investigacion se despren qu'actuauen en zones deth pirenèu e eth sòn objectiu èren es jòies e es sòs en metallic. Delàger ath maitin es larons intèren panar un coche de matricula francesa apròp deth Pont de Suert. Eth propietari en tot veder-les s'apropèc as panaires e eri li punchèren es arrodes e hugeren en direccio Val d'Aran. En èster avertis, es Mossos montèren un dispositiu entà interceptar-los es quaus sigueren detenguts en Vielha. Posteriorment se podec comprobar qu'eth veïcul en quau viatjauen aue estat panat en Italia. Laguens deth madeish trobèren esturments utilitzats entà cométer es panatòris atau coma un michon que utilizauen entà non deishar empremtes dactilares. Segontes es dades d'ua primèra investigacion se les a podut relacionar damb dus panatòris de dus abitatges de desparièrs urbanizacions de Vielha a on se'n haussen podut emportar uns 6000 euros en jòies. En ua d'aguestes vivendes se trobèc er autemicion que hèr parelh damb eth trobat en coche. Es detenguts passaran a disposicion judicial deth jutjat de guardia de Vielha.



## OPINION

M. Àngels Sanllehy i Sabi

ISTORIADORA

## Restauracion deth retaule deth Crist de Mijararan ?

E'r Aué deth dia 5 d'octobre informaua dera "restauracion" deth "retaule" de Mijararan. Era notícia suspenie pera sua incoerència. Me demani: coma se pòt restaurar ua òbra artistica que non existis? Ei pro coneishut que dera Descenduda monumen- tau de Mijararan (sègle XII) malurosament sonque se n'a sauvat eth fragment deth Crist que se manten ena glèisa de Sant Miquèu de Vielha. Agesta pèça ei ua talha sus era husta damb policromia

originau que -coma ditz R. Bastardes- "ei ua des òbres capitau deth nòste art romanic".

Proven, segontes diuèrsi especialistes en istòria der art, deth talhèr d'Erilh, e ç'am par poirie sajar-se d'ua òbra deth madeish Mèstre d'Erilh.

Probablement en nomenar eth "retaule" "restaurat" se volie hèr referéncia ara Descenduda qu'en ostiu deth 2.001'stallèc ena glèisa de Santa Maria de Mijararan. Òbra de naua factura, inspirada en modèl des davalades romaniques e

damb era figura deth Crist hèta a imatge deth fragment nomenat.

Era conclusion qu'eth lector poirie treir dera notícia ère qu'actuauent en Mijararan i trobam ua òbra deth sègle XII restaurada, causa totauent inexacta.

En realitat çò que si pòt contemplar ei ua òbra des sègles XX-XXI.

Qualificar agesta òbra de "restauracion" supause ua lamentable manca de rigor informatiu per part der Aué.

AUÉ

EDITE: PREMSA CATALANA S.A.  
ELABORACIÓN: GRUP CAT  
www.radio@grupcat.com

A V U I

GRUPCAT



## Servicis

CONSELH GENERAU 973 64 18 01  
OFEA (FOMENT ARANÉS) 973 64 00 92  
TORISME VAL D'ARAN 973 64 06 88  
MOSSOS D'ESQUADRA 973 64 09 72

GUARDIA CIVIL	973 64 00 05
POMPIERS D'ARAN	973 64 00 80
ESPITALU VAL D'ARAN	973 64 00 06
BAQUEIRA BERET	973 63 90 00
BUREU TORISME VIELHA	973 64 01 10
CORRÈUS	973 64 09 12

NOTARIA	973 64 00 10
RECAPTACION IMPÒSTI	973 64 02 78
ONA ARANESA	973 64 30 15
AUÉ (REDACCION)	973 64 30 51
GREMI D'HOTELERIA	973 64 06 01
LORDÈRES	973 64 18 01

QUATE LÒCS

Balanç positiu entara tresau Mòstra dera Codina d'Aran

Redaccion  
LES

Es organizadors dera III Mòstra Gastronomica la qualifiqueren de positiu dempués qu'uns 1.351 comensaus tastèssent es menus, que virauen un còp mès a torn deth lit, premanits pes 17 restaurants participaires. Era organizacion destaquèc er increment de participaires

**Medan ditz qu'eth govèrn non a en compde eth Centre**

encara que s'a detectat ua manca de promocion dera mòstra. Per un autre costat, eth baile de Les, Emili Medan, en sòn parlament critiquèc ara Generalitat pera situacion en què se trape era Escòla de Les, era avaloracion dera quau non ei bona "pr'amor qu'eth govèrn sonque s'a creigut qu'en Aran existis un centre d'aguestes caracteristiques". Medan parlèc sus eth besonh de potenciar era Escòla e didec qu'"eth Conselh aurie de considerar eth tèma". Eth Sindic Barrera repliquèc ath baile Medan en tot díder qu'Ensenhament òc qu'a creigut ena Escòla, mès cò que cau ei unificar esfòrci e critèris entà hèr-ne ua realitat e higec que "s'eth Departament de Trabalh e eth d'Ensenhament non arriben a un acòrd entà restaurar-la calerà cercar alternatiues".

PUJÓLO



Es exemplars comisats se depositèren enes Servicis d'Agricultura Ramaderia e Miei Ambient entara sua avaloracion

AUÉ

## Intercèpten a un caçaire braconièr ena Resèrva de caça de Naut Aran

### Ena crambra frigorifica deth restaurant a on travalhaue i trapèren cinc caps de caça major


Redaccion  
Vaquèira

Dimenge passat, ena Resèrva Nacionau de Caça deth Naut Aran, es Guardes de Miei Ambient deth Conselh Generau e es Mossos d'Esquadra d'Aran amìeren a tèrme ua operacion ena qu'interceptèren a un caçaire braconièr. Es Guardes Forestaus sigueren avertis per uns caçaires dera zòna

qu'observèren estonantes activitats d'un caçaire ena zòna de Montgarri. Es Guardes se desplacèren entath predit lòc e, un còp observades es irregularitats, contactèren damb es Mossos, es quaus efectuèren eth seguiment deth caçaire (A.C.G.), vesin de Vaquèira. Comprovèren qu'eth caçaire portaue ua bossa de plastic damb un bocin d'isard mort qu'anaue a depausar ena

crambra frigorifica deth restaurant a on travalhaue. Ara seguida contactèren damb es proprietaris deth restaurant, plaçat en parcage de Vaquèira, e i descurbiren era rèsta dera pèça atau coma 5 caps d'espècies de caça major. Concretament 4 isards (2 masclles e 2 femelhes) e un crabiròu mascle. Es rèstes des animaus èren perfectament amagats e engolopats. Un còp identificat eth caçaire se

procedic ara confiscacion des pèces de caça e des armes e se hec era denòncia dera infraccion per caçar sense permís d'espècies de caça major entar aprofitament pròpri. Talament coma mèrque era legislacion, era carn se balhèc ar Espita de Vielha, es armes ara Intervencion d'Armes e es caps se depausèren en Servicis d'Agricultura Ramaderia e Miei Ambient entara sua avaloracion.



Era C-28, ath sòn pas peth nucliè urban de Vielha, siguec talhada ara circolacion de veïculs de deluns enquià dimèrcles pr'amor que la engodronèren. Aguesta actuacion seguís as obres d'installacion de toti es servicis que comencèren eth passat 16 de seteme.

CASTIÈRO

### Paralizen es obres d'un ôtel de Vielha per amagar un prostibol

Redaccion  
Vielha

Eth consistòri de Vielha a paralizat es obres de reforma d'un ôtel deth pòble per auer indicis de qu'era activitat que volie desenvolopar de manera encobèrta, ère era prostitucion. Er ajuntament actuèc dempués de què desparièrs vesins de Vielha recebessen publicitat dera casa de cites. Er ôtel eth quau ei

ubicat en carrer dera Palha en casc antic de Vielha, s'inaguraue agèr segontes era web der ôtel ([www.belnuit.com](http://www.belnuit.com)). Es vesins dera zòna non vòlen era dubertura deth prostibol donques es bronits e escandales productius serien insopportables. D'autre biais eth proprietari der ôtel se sent enganhat donques eth signèc un contracte e en cap moment se nomentaua dita activitat.

**Perfil**

## Natxo González, un joen director dera Escòla d'Ostalaria de Les

Victòria Garcia  
Les (Quate-Lòcs)

Natxo González  
impartís classes  
e ei director dera  
Escòla d'Ostalaria  
de Les



V.GARCIA

**N**atxo González Subirà, director dera Escòla d'Ostalaria de Les e codinèr per vocation. Hilh de comerciants d'Aran neishec en Bossòst en noveme de 1.973, s'inicièc ena profession de ben joen, coma hobby e en tot ajudar a codinar en casa causes de bon hér. Un còp acabats es estudis primaris, Natxo, escuelhec estudiar ena Escòla d'Ostalaria de Les. Damb illusion comencèc eth prumèr grad de codina dera FP. Segontes Natxo, "me'n brembi que quan jo estudiava non ère obligatori hér practiques enes centres de travalh". En tot finalizar eth prumèr grad, en 1.989 marchèc entà Cambrils t'à estudiar eth dusau cicle dera FP, qu'acabarie ena Escòla d'Ostalaria de Lhèida. Pendent tota era sua formacion travalhèc en desparièrs restaurants des parçans a on estudiava entà aquerir aquera experiéncia de besonh en travalhs posteriors. Era sua tornada tara Val d'Aran siguec en 1.998 per miei d'ues oposicions en Lhèida. Cercauen un professor de Codina e Pastissaria entara Escòla d'Ostalaria de Les, especialitat ena qu'eth s'aue iniciat.

"Manquen joeni aranesi que volguen apréner aguest mestier, calerie motivar-les"

En 2.000 siguec nomenat director dera mudeisha. D'alavetz ençà Natxo a volut contunar damb era filosofia dera Escòla, fundada en 1.983, qu'a er objectiu de balhar coneishements e estudis as professionaus deth sector dera restauracion ena Val d'Aran. Actuaument ena Escòla i estudien 27 escolans de desparièrs parçans espanhòus. Se pòden corsar dus cicles formatius de grad mejan, un de codina e un autre de pastissaria. Era plantilha docenta ei de 6 professors. Segontes Natxo "es projectes de futur que se vòlen arénher son: daurir era CFGS de servicis de Restaurant e Bar, assolidar melhor es CFGM, poder auer un cors pònt o ua prova de nivèu entà seguir damb es CFGS, entre quauqui d'auti projectes".

Natxo higec qu'es joeni aranesi non vòlen estudiar aguesta profession donques que cau motivar-les entà qu'aguesta escòla pogue contunar en tot formar professionaus deth sector totaument qualificats. Natxo ei un des 27 membres dera Associacion de Codinèrs d'Aran.



ara que i èm

Jusèp Lois Sans

## Cosoberaneit at aranesa

Eran 1313 toti es vesins dera Val d'Aran (vò díder es caps de casa) balhèren jurament de fidelitat ath Rei Jaume II. Ei er an dera confirmation des privilègis dera Val d'Aran ena Querimònia. Eth rei de Catalonha e Aragon manifèste solemnement eth caràcter de petita republica dera Val d'Aran e era autoritat deth Conselh Generau (per dessús des governadors e bailes), li reconeish eth govèrn des montanhes, des bòsqui e des aigües e es aranesi li manifèsten era sua fidelitat. De hèt se tractau d'un referendum d'autodeterminacion deth pòble aranés, qu'aurie podut mostrar era sua preferéncia per ua auta autoritat. Hè 700 ans eth pòble aranés, en tot realizar un procès auançat de democràcia participativa, exercís un procès (qu'aurie d'estar inalienable as pòbles) d'autodeterminacion. Aquera "cosoberaneitat" que mostrèc eth pòble aranés ara ei dificila de comprender, en un sector dera poblacion, entà pòbles damb ua dimension major (Euskadi e Catalonia). Er exercici dera soberanitat ei imprescindible entara realization des personnes e des pòbles. Ac a dificil un pòble que coma eth basc a de lutar contra er exercici dera violència per un costat, e contra er exercici dera incomprehension e dera persecucion politica per autre. Ath long dera istòria ei pròpri deth pòble aranés e dera sua cultura politica era accion de decision liura de formar part de Catalonia. Atau siguec damb eth tractat d'Emparranca en 1175. Atau passèc tanben en 1411, en qu'eth Sindic d'Aran acordèc damb eth Principat d'Aran "liure associacion", talament coma preten eth govèrn basc damb Espanha. Arren d'estranh.



DAMB ERA COLLABORACION DETH DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DERA GENERALITAT  
DE CATALUNYA E DETH CONSELH GENERAU D'ARAN

